

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI MLJEKA I MLJEČNIH PROIZVODA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca :

JU Dom starih „Pljevlja“

sjedište: Pljevlja
adresa: Ul. Dušana Obradovića br. 24
PIB: 03164560
žiro-račun: 535-18171-80
naziv banke: Prva banka, AD Podgorica
telefon – faks: +382(0)52/680-481
koga zastupa **Dženana Muslić**, Direktorica (u daljem tekstu: **Naručilac**)

Pisarnica JU DOM STARIH „PLJEVLJA“ DOO „VOLI TRADE“

Primijeno: 13.05.2025.

Broj: 1084/25

09.05.2025. god.

Org. jed.	Jedinstveni klasif. broj	Redni broj	Prilog	Podgorica, Vrijed.
01	426	1546		

i

Ponudača:

„Voli trade“ DOO PODGORICA

sjedište: Podgorica
adresa: Ul. Bulevar Josipa Broza bb
PIB: 02227312
žiro-račun: 510-128-44
naziv banke: Crnogorska komercijalna banka
telefon/fax: +382 (0)67 624 246
e-mail: komercijala@voli.me
koga zastupa **Dušanka Đurović**, Izvršna direktorica (u daljem tekstu: **Dobavljač**)

OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke broj 03-426/25-592 od dana 07.03.2025. godine Partija 1. Mlijeko i mlječni proizvodi (ESJN šifra 88031);
Ponuda Dobavljača broj 125151 od dana 24.03.2025. godine;
Odluka o izboru najpovoljnije ponude broj 03 –426/25- 1310 od dana 18.04.2025. godine.

PREDMET

Član 1

Predmet ovog ugovora je sukcesivna nabavka Mlijeka i mlječni proizvodi(u daljem tekstu: roba) prema Tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke broj 03-426/25 -592 od dana 07.03.2025. godine Partija 1. Mlijeko i mlječni proizvodi (ESJN šifra 88031), ponudi Dobavljača broj 125151 od dana 24.03.2025. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 03-426/25-1310 od dana 18.04.2025. godine.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 2

Dobavljač se obavezuje da, za potrebe Naručioca, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac se obavezuje da zvanično preuzme i plati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe prema prihvaćenoj cijeni iz Ponude i u skladu sa odredbama ovog ugovora.

Član 3

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporuči u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za ovu vrstu dobara.

MJESTO ISPORUKE

Član 4

Mjesto isporuke robe je magacin JU Dom starih „Pljevlja“ u Pljevljima na adresi ul. Dušana Obradovića br. 24.

ROK ISPORUKE

Član 5

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporučuje 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, odnosno do dostizanja ugovorenog iznosa, ukoliko ta okolnost nastupi ranije, u roku od jednog dana od momenta prijema narudžbenice, u periodu od 8 do 14 časova. Datum isporuke robe je datum potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu robe-otpremnice.

Član 6

Lice odgovorno za praćenje realizacije ovog Ugovora je Bojana Sekulić zaposlena na radnom mjestu službenica za javne nabavke.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 7

Ukupna cijena robe iz člana 1 ovog ugovora, prema prihvaćenoj ponudi broj 125150 od 06.03.2025. iznosi **21.560,095 € bez PDV-a.**

Iznos PDV-a je 2.682,063 €.

Ukupna vrijednost iznosi **24.242,158 € sa PDV-om.**

U cijenu su uključeni troškovi ambalaže prikladne za drumski prevoz, osiguranje prilikom transporta i troškovi prevoza do magacina Naručioca.

Član 8

Naručilac se obavezuje da ugovoreni iznos iz člana 7 ovog ugovora uplaćuje sukcesivno, u roku ne dužem od 30 dana od dana prijema uredno ispostavljene fakture za isporučenu robu i kvalitativnog i kvantitativnog prijema robe, na žiro račun Dobavljača broj 510-128-44 otvoren kod Crnogorske komercijalne banke.

Uredno ispostavljena faktura Naručiocu predstavlja osnov za plaćanje ugovorene cijene. Naručilac zadržava pravo da odstupa od specificiranih količina robe datih u tenderskoj dokumentaciji i navedenih u ponudi u skladu sa svojim potrebama.

GARANCIJA

Član 9

Dobavljač garantuje da je ponuđena roba nova i neupotrebljavana i da nema stvarnih i pravnih nedostataka.

Dobavljač garantuje kvalitet isporučene robe i obavezuje se da bez odlaganja, o svom trošku, otkloni nedostatak ili izvrši zamjenu robe, koji nije posljedica nepravilnog rukovanja Naručioca.

Dobavljač garantuje da rok upotrebe isporučene robe neće biti kraći od $\frac{3}{4}$ ukupnog roka trajanja.

Naručilac je u obavezi da svaki nedostatak pisano prijavi Dobavljaču (putem fax sistema ili elektronski, putem e-mail poruke) odmah, a najkasnije u roku od tri dana po njegovom uočavanju. Prijavu nedostatka može da vrši isključivo ovlašćeni predstavnik Naručioca ili više njih, pod uslovom da Naručilac blagovremeno pisano informiše Dobavljača o imenima ovlašćenih predstavnika.

Nakon otklanjanja nedostataka, Dobavljač je dužan da preda robu na lokaciju Naručioca.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA

Član 10

Dobavljač se obavezuje da uz potpisan Ugovor o nabavci robe dostavi Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv, sa rokom važenja koji je 30 dana duži od roka trajanja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog Ugovora.

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora o nabavci robe i traje 30 (trideset) dana duže od roka trajanja ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Dobavljaču garanciju.

DINAMIKA ISPORUKE

Član 11

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu robu isporučuje u roku 1(jednog) dana od prijema narudžbenice Naručioca u periodu od 8 do 12 časova.

KONTROLA KVALITETA

Član 12

Kontrola kvaliteta će se sprovoditi prilikom prijema, provjerom usklađenosti sa specifikacijom ponuđene robe i dostavljenom pratećom dokumentacijom.

Ukoliko se prilikom isporuke utvrdi da isporučena roba nema ugovorene količine i ugovoreni kvalitet, Dobavljač je dužan da odmah, o svom trošku, izvrši zamijenu robe i dostavi je na lokaciju Naručioca, odnosno isporuči nedostajući dio robe.

UGOVORNA KAZNA

Član 13

Ugovorne strane su saglasne da će Dobavljač platiti Naručiocu na ime ugovorne kazne 2‰ od ukupne vrijednosti ovog ugovora za svaki dan neopravdanog kašnjenja pri isporuci robe, pri čemu maksimalni iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od 5% vrijednosti ugovora.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Dobavljača da u cjelosti završi ugovoreni posao.

IZMJENA UGOVORA

Član 14

Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja može da se izmijeni bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u skladu sa članom 151 Zakona o javnim nabavkama:

- 1) ako su izmjene, bez obzira na njihovu vrijednost izraženu u novcu, predviđene tenderskom dokumentacijom i ugovorom o javnoj nabavci i uključuju izmjenu cijene ili varijante, sa utvrđenim obimom i prirodom mogućih izmjena ili varijanti, kao i uslovima u kojima se izmjene mogu vršiti, pod uslovom da se ugovorom ne predviđaju izmjene kojima se mijenja ukupna priroda ugovora o javnoj nabavci, a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) radi nabavke dodatnih roba, usluga ili radova, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za naručioca a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 3a) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti,
- 3b) kad se vrši zamjena podugovarača, u skladu sa članom 128 st. 10, 11 i 12 ovog zakona.
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ovog zakona.

RASKID UGOVORA

Član 15

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog ugovora može doći ako Dobavljač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, u slučaju kada Naručilac ustanovi da kvalitet robe koja je predmet ovog ugovora ili način na koji se isporučuje, odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Dobavljača, kao i u slučaju da se Dobavljač ne pridržava svojih obaveza i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora iz prethodnog stava, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su obje ugovorne strane dužne da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

VIŠA SILA

Član 16

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl. Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 17

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je u skladu sa odredbama člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“ broj 74/19. 3/23. 11/23).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 18

Ukoliko u toku važnosti ovog ugovora dođe do bilo kakvih promjena u nazivu ili drugim statusnim promjenama ugovornih strana, tada će sva prava i obaveze ugovorne strane kod koje dođe do takve promjene, preći na njenog pravnog sljedbenika.

Član 19

Na sve što nije regulisano odredbama ovog ugovora, primijenit će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih važećih zakonskih i drugih pozitivnih propisa kojima se reguliše ova oblast.

Član 20

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno, u protivnom, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore u Podgorici.

Član 21

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ugovor pročitale, razumjele i da ugovorene odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Član 22

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i proizvodi pravna dejstva od dana potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne strane i traje do ispunjenja ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, odnosno isplati svih stvorenih finansijskih obaveza po tom osnovu.

Član 23

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su po 2 (dva) primjerka za Dobavljača i Naručioca.

NARUČILAC

JU Dom starih "Pljevlja"

DIREKTORICA

Dženana Muslić



DOBAVLJAČ

„Voli trade“ DOO Podgorica

IZVRŠNA DIREKTORICA

Duška Đurović

